

t24_trees_2
(TMH4FtkpAX7gg11k8PdNJdcVjfcMb2zUdd5)

October 27, 2020

Let $v1_xboole_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_trees_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_trees_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_trees_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m2_finseq_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k5_numbers : \iota$ be given. Let $r1_tarSKI : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v1_relat_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_funct_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_finseq_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $r3_xboole_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_finseq_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k4_ordinal1 : \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. \neg (X0 \in X1) \wedge (v1_xboole_0 X1) \quad (1)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. \forall X2. ((X0 \in X1) \wedge (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 X2))) \Rightarrow (m1_subset_1 X0 X2) \quad (2)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. (m1_subset_1 X0 (k1_zfmisc_1 X1)) \Leftrightarrow (r1_tarSKI X0 X1) \quad (3)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. (m1_subset_1 X0 X1) \Rightarrow ((v1_xboole_0 X1) \vee (X0 \in X1)) \quad (4)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. ((v1_relat_1 X0) \wedge ((v1_funct_1 X0) \wedge (v1_finseq_1 X0))) \Rightarrow \\ & (\forall X1. ((v1_relat_1 X1) \wedge ((v1_funct_1 X1) \wedge (v1_finseq_1 X1))) \Rightarrow (\forall X2. ((v1_relat_1 X2) \wedge ((v1_funct_1 X2) \wedge (v1_finseq_1 X2)))) \Rightarrow ((r1_tarSKI X0 X2) \wedge (r1_tarSKI X1 X2)) \Rightarrow (r3_xboole_0 X0 X1))) \quad (5) \end{aligned}$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. (m2_finseq_1 X1 X0) \Leftrightarrow (m1_finseq_1 X1 X0) \quad (6)$$

Assume the following.

$$\forall X0.((\neg v1_xboole_0 X0) \wedge (v1_trees_1 X0)) \Rightarrow (\forall X1. (m1_trees_1 X1 X0) \Leftrightarrow (m1_subset_1 X1 X0)) \quad (7)$$

Assume the following.

$$k5_numbers = k4_ordinal1 \quad (8)$$

Assume the following.

$$\forall X0.((\neg v1_xboole_0 X0) \wedge (v1_trees_1 X0)) \Rightarrow (\forall X1. (m1_trees_2 X1 X0) \Rightarrow (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 X0))) \quad (9)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. (m1_finseq_1 X1 X0) \Rightarrow ((v1_relat_1 X1) \wedge (v1_funct_1 X1) \wedge (v1_finseq_1 X1)) \quad (10)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. (r3_xboole_0 X0 X1) \Leftrightarrow ((r1_tarSKI X0 X1) \vee (r1_tarSKI X1 X0)) \quad (11)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. ((\neg v1_xboole_0 X0) \wedge (v1_trees_1 X0)) \Rightarrow (\forall X1. \\ & (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 X0)) \Rightarrow ((m1_trees_2 X1 X0) \Leftrightarrow (\forall X2. \\ & (m2_finseq_1 X2 k5_numbers) \Rightarrow (\forall X3. (m2_finseq_1 X3 k5_numbers) \Rightarrow \\ & (((X2 \in X1) \wedge (X3 \in X1)) \Rightarrow (r3_xboole_0 X2 X3)))))) \end{aligned} \quad (12)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. (r1_tarSKI X0 X1) \Leftrightarrow (\forall X2. (X2 \in X0) \Rightarrow (X2 \in X1)) \quad (13)$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} & \forall X0. ((\neg v1_xboole_0 X0) \wedge (v1_trees_1 X0)) \Rightarrow (\forall X1. \\ & (m1_trees_2 X1 X0) \Rightarrow (m1_trees_2 (ReplSep (toset (\lambda X2 : \iota. m1_trees_1 \\ & X2 X0)) (\lambda X2 : \iota. \exists X3. (m2_finseq_1 X3 k5_numbers) \wedge \\ & (X3 \in X1) \wedge (r1_tarSKI X2 X3))) (\lambda X2 : \iota. X2)) X0)) \end{aligned}$$